

Opštinska delegacija posjetila iseljenike u njemačkoj

Na traženje dijela odbornika Skupštine opštine Bijelo Polje na sjednici održanoj 30. aprila i 14. maja 2015. godine da se raspravlja o problemu iseljavanja građana Bijelog Polja u Njemačku, Odbor za međuopštinsku i međunarodnu saradnju održao je sastanak i donio zaključak da bi najcjelishodnije rješenje u cilju dobijanja prave istine o problemu iseljavanja bila posjeta jednom od iseljeničkih centara u Njemačkoj i našim sugrađanima koji su se tamo našli. U međuvremenu inicijativu u pisanoj formi o razmatranju ove problematike na Skupštini podnijelo je 13 odbornika Skupštine opštine Bijelo Polje, a NVO "Euromost" podnio je inicijativu za posjetu naših sugrađana u jednom od prihvatnih centara u Njemačkoj radi dobijanja prave informacije.

Imajući u vidu ove okolnosti Odbor za međuopštinsku i međunarodnu saradnju na sjednici održanoj 03.06.2015. godine donio je zaključak i odredio višestranačku radnu grupu koju će predvoditi predsjednik Skupštine opštine Bijelo Polje Džemal Ljušković, odbornici Avdo Gorčević i Miomir Vojinović i Almer Mekić predstavnik NVO, da obidu naše sugrađane u nekom od prihvatnih centara u Njemačkoj. Izbor je pao na grad Braunšvajg u kojem se po nezvaničnim informacijama doseljava najveći broj Bjelopoljaca pa i drugih građana sjevera Crne Gore.

Cilj posjete je da se delegacija na licu mjesta upozna sa razlozima napuštanja svojih domova, poslova, a neki i svojih seoskih domaćinstava, zatim uslovima boravka u prihvatnim centrima i eventualno o perspektivi ostanka ovih ljudi i njihovom radnom angažmanu na duži i kraći rok u mjestima gdje su doputovali.

Povodom svega ovoga stupljeno je u kontakt sa crnogorskom Ambasdom u Berlinu i konzulatom u Frankfurtu koji su prihvatili inicijativu da budu na usluzi Bjelopoljskoj delegaciji prilikom boravka u Njemačkoj.

U najkraćem roku obezbijedili su i ugovorili sastanak sa prihvatnim Centrom u Braunšvajgu, gradu koji je smješten 350 km sjeverno od Frankfurta u mjestu gdje se nalazi i uprava prihvatnog centra. Razgovorima sa njemačke strane prisustovala su četiri zvaničnika na čelu sa gospodinom Hajneom koji je šef pokrajinskog prihvatilišta donje Saksonije, a sa crnogorske strane pored delegacije i sekretar ambasade u Berlinu gospodin Marko Stevanović.

Delegacija Bijelog Polja naišla je na topao i srdačan prijem, otvoren razgovor koji je trajao skoro dva sata. Uvodne riječi na ovom sastanku o cilju posjete i tome odakle dolaze izložio je Džemal Ljušković vođa delegacije, a u razgovoru su učestvovali i ostali članovi opštinske delegacije i NVO.

Predstavnici prihvatnog centra koji je smješten u bivšoj vojnoj kasarni, obavijestili su delegaciju Bijelog Polja da je od početka godine kroz ovaj Centar prošlo više hiljada ljudi, a da ih je trenutno oko 1400, od čega 600 iz naše države. Njih 20 je samoinicijativno odlučilo da se vrati svojim kućama u Crnoj Gori. Nadalje informisali su nas da je procedura boravka ovih ljudi sljedeća: prihvataju se, smještaju u centru do tri mjeseca uz servisiranje stana, hrane, garderobe, zdravstvene zaštite i određene novčane naknade. Neke, nakon par dana šalju u šire okruženje u kuće ili stanove, uz informaciju da je njihova konačna sudbina u rukama Državnog centra za azilante pri resornom Ministarstvu Njemačke.

Na naše insistiranje da nam odgovore kakva im je perspektiva ostanka ili radnog angažovanja saopštili su sljedeće: na osnovu izjava o razlozima dolaska vaših sugrađana u našu sredinu i grad nema razloga niti uslova za ostvarivanje prava na azil, pa prema tome ni prava na ostanak i rad kao što to mogu ostvariti na primjer ljudi iz zemalja obuhvaćenih ratom kao što su Irak,

Sirija i neke Afričke zemlje. Istakli su da čak imaju i problema sa vlastitim građanima, jer im ne mogu objasniti opravdanost boravka i trošenja sredstava njihovih socijalnih Fondova na takve ili slične slučajeve bez ubjedljivih i opravdanih razloga.

Nadalje, saopštili su da su tokom zime imali problem sa kosovskim građanima koji su masovno stizali u Njemačku, za koje cijene da su bili žrtve neobaviještenosti, a koje su nakon sprovedene procedure poslije tri do šest mjeseci vratili na Kosovo, što vjerovatno očekuje i građane Crne Gore ukoliko se neke bitne okolnosti ne promijene u međuvremenu.

Dakle, status građana Crne Gore ne može biti drugačiji od statusa drugih građana iz regiona, što je njemačkim Zakonom tačno precizirano, koji se mora izvršavati, a to znači nakon sprovedene procedure moraju ih vratiti odakle su došli.

Inače, predstavnici Njemačkih vlasti odnosno ovog prihvatnog centra pozitivno su se izrazili o našim građanima, imaju korektan tretman prema njima i dobre uslove privremenog boravka.

Izrazili su iznenađenje na pomen o radioaktivnosti područja koji je pripisivan mjestu na kojem su azilanti smješteni, čak su to sa čuđenjem i smijehom propratili.

Obišli smo grad i u to se uvjerali. Baš u neposrednoj blizini kasarne odnosno prihvatnog Centra gdje su smješteni doseljenici vidjeli smo njihov aktivni dječji vrtić. Nakon oficijelnog sastanka sa zvaničnicima ovog prihvatnog Centra obišli smo smještaj, uslove boravka i uvjerali da je sve to na granici prihvatljivog. Dugo smo razgovarali sa mnogo ljudi od kojih mnoge poznajemo i uvjerali se o njihovom povoljnom tretmanu od strane njemačke vlasti. Većina je istakla da su se na ovaj put odlučili zbog traženja posla i loše socijalno ekonomske situacije.

Bijelo Polje, 11.06.2015.G.



1. Džemal Ljušković
2. Avdo Gorčević
3. Miroslav Vojinović

**DELEGACIJA ODBORA ZA
MEDJUOPŠTINSKU I MEDJUNARODNU SARADNJU**